

Na osnovu člana 128. stav (4) Zakona o osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/17 i 103/21) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine d a j e

IZMJENU MIŠLJENJA

**o primjeni Odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima i Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima
broj: 01-059-3514/20 od 07.12.2020. godine**

U Mišljenju o primjeni Odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima i Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima broj: 01-059-3514/20 od 07.12.2020. godine tačka 2. mijenja se i glasi:

„2. Promjena vlasnika vozila

Odredbama člana 45. stav (1) Zakona, člana 8. stav (5) Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/20 – u daljem tekstu: Odluka o tarifi) i člana 16. stav (1) Odluke o uslovima je propisano da, ako se za vrijeme trajanja osiguranja promijeni vlasnik vozila, novi vlasnik vozila dužan je zaključiti ugovor o osiguranju svoje odgovornosti za upotrebu vozila na kojem je stekao vlasništvo.

Iz navedenih odredbi nedvosmisleno proizilazi da je novi vlasnik vozila dužan zaključiti ugovor o osiguranju svoje odgovornosti za upotrebu vozila na kojem je stekao vlasništvo, odnosno da stari vlasnik vozila ne može izvršiti ustupanje police osiguranja koja glasi na njegovo ime.

Odredbama člana 45. stav (2) Zakona, člana 8. stav (7) Odluke o tarifi i člana 16. stav (2) Odluke o uslovima se propisuju obaveze starog vlasnika vozila na način da je osiguranik koji otuđi svoje vozilo dužan o tome obavijestiti društvo za osiguranje kod kojeg je osigurana njegova odgovornost za upotrebu vozila koje je otuđeno u roku od 30 dana od dana otuđenja vozila i postupiti u skladu sa članom 9. stav 6. Zakona.

Odredbama člana 45. stav (3) Zakona, člana 8. stav (8) Odluke o tarifi i člana 16. stav (3) Odluke o uslovima je propisano da ugovor o osiguranju od autoodgovornosti zaključen s prethodnim vlasnikom **prestaje da važi** u trenutku kada je novi vlasnik vozila zaključio ugovor o osiguranju od autoodgovornosti na svoje ime. Nadalje, odredbama člana 45. stav (4) Zakona, člana 8. stav (9) Odluke o tarifi i člana 16. stav (4) Odluke o uslovima je propisano **da prestankom važenja ugovora** iz člana 45. stava (3) Zakona osiguranik, prethodni vlasnik vozila, ima pravo na povrat dijela premije za neiskorišteni period pokrića, pod uslovom da je postupio u skladu sa obavezom iz člana 45. stav (2) Zakona, člana 8. stav (7) Odluke o tarifi i člana 16. stav (2) Odluke o uslovima i u slučaju da nije bilo štete u periodu osiguranja po navedenoj polici.

Članom 9. stav (6) Zakona je propisano da ako ugovor o obaveznom osiguranju **prestane važiti prije isteka osiguranog perioda, prekid police** ne može se izvršiti dok se ne dostavi potvrda od nadležnog organa za registraciju vozila da je vozilo objavljeno.

Navedenim odredbama propisano je da prethodni vlasnik vozila ne može izvršiti prekid police osiguranja niti izvršiti povrat dijela premije osiguranja za neiskorišteni period pokrića osiguranja dok novi vlasnik vozila ne zaključi ugovor o osiguranju od autoodgovornosti na svoje ime.

Pored navedenog u skladu sa odredbom člana 45. stav (4) Zakona, člana 8. stav (9) Odluke o tarifi i člana 16. stav (4) Odluke o uslovima, uslov za povrat premije osiguranja za neiskorišteni period pokrića osiguranja jeste da je društvo za osiguranje obavješteno u roku od 30 dana od dana otuđenja vozila osiguranika.

Dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od autoodgovornosti novog vlasnika vozila na svoje ime je potvrda izdata od strane društva za osiguranje kojom se potvrđuje da je zaključena polica osiguranja za vozilo broja šasije, u periodu trajanja od datum početka osiguranog pokrića do datum prestanka osiguranog pokrića otuđenog vozila.

Odredbama člana 10. stav (3) Odluke o tarifi i člana 13. stav (4) Odluke o uslovima, između ostalog je propisano da ako je do prekida osiguranja došlo prije isteka godine osiguranja, a u MRP-u nije bilo prijavljenih šteta, te šteta nije prijavljena ni u drugim MRP-ima unutar prekida osiguranja osiguranik prilikom zaključenja novog ugovora o osiguranju ima pravo na isti premijski stepen za isto vozilo ili za vozilo koje je promijenio unutar iste premijske grupe, ako prekid nije trajao duže od tri godine.

Iz naprijed iznijetog proizilazi da ukoliko nisu ispunjeni uslovi da je polica osiguranja prekinuta na način propisan Zakonom, Odlukom o tarifi i Odlukom o uslovima **isti ne ostvaruje pravo** propisano odredbom člana 10. stav (3) Odluke o tarifi i člana 13. stav (4) Odluke o uslovima.

Društva za osiguranje su u obavezi ukoliko kod istih bude prijavljen odštetni zahtjev po osnovu ispunjenih uslova iz člana 45. stav (5) Zakona o osiguranju, uz ispunjenje uslova propisanih u istom, u evidenciji odštetnih zahtjeva kao osiguranika evidentirati novog vlasnika vozila ex lege.

Do stupanja na snagu Zakona, a u skladu sa uputom za postupanje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) dostavljene svim društvima za osiguranje, podružnicama društava za osiguranje iz Republike Srpske i Udruženje društava za osiguranje u Federaciji BiH aktom broj: 01-03.2-2-059-1019/17 od 28.04.2017. godine a u vezi sa aktom broj: 1.0-059-1019/17 od 13.04.2017. godine, u cilju smanjenja broja neosiguranih vozila, navedeno je da:

- u slučaju da je stari vlasnik police osiguranja ustupio važeću policu osiguranja motornog vozila koje prodaje novom vlasniku do isteka perioda trajanja police osiguranja, društva za osiguranje su uz ispunjenje uslova navedenih u dostavljenoj uputi, trebala posmatrati da je izvršen prekid police osiguranja starog vlasnika a da se isti potpisom izjave pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću (ovjerenom kod nadležnog organa) da neće zahtijevati naknadni prekid police osiguranja odrekao istog u periodu trajanja iste,
- upisom novog vlasnika na policu osiguranja shodno odredbi člana 13. Uslova za osiguranje od automobilske odgovornosti koje je donio Upravni odbor Biroa osiguranja Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Uslovi), prava i obaveze iz ugovora o osiguranju od autoodgovornosti prenose se na novog vlasnika odnosno korisnika i traju do isteka tekućeg razdoblja osiguranja bez prava iz „pričeknog roka“ utvrđenog u članu 7. stav (3) Uslova.
- stari vlasnik prema naprijed navedenom ostvaruje prava u skladu sa odredbom glave III tačka 2. stav (2) Premijskog sistema X-AO za osiguranje od automobilske odgovornosti u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Premijski sistem X-AO) kojim je propisano da ako je do prekida osiguranja došlo prije isteka godine osiguranja, a u MRP nije bilo prijavljenih šteta, te šteta nije prijavljena ni u drugim MRP unutar prekida osiguranja, osiguranik prilikom obnove ugovora o osiguranju ima pravo na isti premijski stepen za isto vozilo ili za vozilo koje je promijenio unutar iste premijske grupe, ako prekid nije trajao duže od tri godine. U skladu sa odredbom glave III tačka 2. stav (3) Premijskog sistema X-AO određeni premijski stepen (Bonus) po ovom osnovu jedan osiguranik može koristiti najviše dva puta u toku jedne kalendarske godine.

U skladu sa gore navedenim, potrebno je posmatrati „ustupljene“ police osiguranja i izvršene prekide istih, odnosno ostvareno pravo na prenos stečenog prava na bonus po osnovu prekinute police osiguranja do momenta stupanja na snagu Zakona odnosno do 27.08.2020. godine i nemogućnost „ustupanja“ odnosno prekida police osiguranja, kako je navedeno gore u tekstu, u skladu sa odredbama člana 45. Zakona, nakon stupanja na snagu istog.“

Tačka 3. mijenja se i glasi:

„3. Dokaz o izvršenoj odjavi vozila

Dokazi na osnovu kojih društvo za osiguranje utvrđuje status osiguranog vozila osiguranika je:

- Potvrda/uvjerenje nadležnog organa za registraciju motornog vozila na kome je evidentirano da je predmetno vozilo odjavljeno iz razloga (uništenje, mirovanje, prodaja, itd.).

Pored naprijed navedenog dokumenata, ukoliko se iz evidentiranih podataka na istom ne može utvrditi razlog odjave, osiguranik je obavezan da dostavi ovjerene kopije drugih dokumenata kojima dokazuju razloge kao što su: ugovor o kupoprodaji, izjava o nekorištenju vozila i sl.“

Broj: 02-04-3514-2/20
U Sarajevu, 25.09.2023. godine

